

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

1 - Lo cuer de ma mia li fai tan de mau. (bis)
Quand iò la vau veire, la solatge 'n pau. (bis)

Denquera n'es pas jorn,
Qu'es la luna que raïa.
Denquera n'es pas jorn,
Qu'es la luna d'amor
Que raïa, que raïa, bis
Que raïa totjorn.
Que raïa, que raïa bis
La nuech mai lo jorn

2 - Baissa-te, montanha, leva-te, valon, (bis)
M'empaichatz de veire la mia Joaneton. (bis)

3 - Au loenh se 'n es 'nada l'ingrata beutat. (bis)
Ne pòde pus vieure sens son amistat. (bis)

4- L'ai ben tan cherchada boisson per boisson
Que iò l'ai trobada coma los garçons. (bis)

5 - Si la se marida, sabe que faria. (bis)
N'irai a la guerra e li crebarai. (bis)

1 - Le cœur de ma mie Lui fait tant de mal
Quand je la vais voir, Je la soulage un peu

Encore il n'est pas jour
C'est la lune qui brille
Encore il n'est pas jour
C'est la lune d'amour
Qui brille qui brille } bis
Qui brille toujours.
Qui brille qui brille
La nuit et le jour

2 - Baisse-toi montagne; Lève-toi vallon.
M'empêchez de voir ma Janeton

3 - Au loin s'en est allée L'ingrate beauté
Je ne peux plus vivre Sans son amitié

4 - Je l'ai tant cherchée Buisson par buisson
Que je l'ai trouvée Avec les garçons

5 - Si elle se marie Je sais bien ce que je ferai
J'irai à la guerre Et j'y mourrai

CHANT: Alice Langlade, Georges Menudier Lou Fougau de Bujaleuf

The image shows a musical score for the song 'Lo cuer de ma mia'. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 3/4 time. The lyrics are written below the notes. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like 'Rit.' and 'T.'. The lyrics are: 'Lo cuer de ma mia li fai tan de mau, lo cuer mau, Quand iò la vau veire la so-la-ge 'n pau. Quand iò la vau veire la so-la-ge un pau. Denquera n'es pas jorn, qu'es la luna que ra-ia. Denquera n'es pas jorn, qu'es la luna d'a-mor Que ra-ia, que ra-ia, que ra-ia tot-jorn, que -jorn.'

***Adaptation, transcription traduction années 1970-1975: Roger Pagnoux,
Valentin Degorce.***

***Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter
à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.***

Conception Réalisation Jean Delage

© 2014 Jean Delage

dimars 1, julhet de 2014

Page 2